



Mme Angie Motsheka,
Tonakgolo ya Thutotheo



Rre Enver Surty,
Motlatsatonakgolo ya
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe barutwana ba Aforikaborwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie Motsheka le Motlatsatonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Rre Enver Surty.

Dibukatiro tsa Rainbow ke karolo ya maiteko a mangwe a Lefapha la Thutotheo a ikaletseng go tokafatsa bokgoni jwa barutwana kgotsa baithuti ba Aforikaborwa mo mephatong e merataro ya ntlha. Jaaka e le sengwe sa dilo tse di kwa godimo mo Lenaneotirong la Mmuso, porojeke e etleediwa ke Letlotlo la Semmuso. Se se kgontshitse Lefapha go kwala dibukatiro tse ka dipuo tsotlhе tsa semmuso. mme ga di duelelwе.

Re soloфela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re soloфela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.



SETSWANA HOME LANGUAGE

GRADE 1 – BOOK 1

TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-920458-12-6

**THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.**



9 781920 458126



ISBN 978-1-920458-12-6

PUOGAE YA SETSWANA – Mophato | Buka |



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Leina:

Tlelase:



Bona dikaedi tsa
morutabana mo
sephuthelong ka
fa gare.







PUOGAE YA SETSWANA

Buka |
Kgweditlalo
1 & 2





Alefabete



DIKAEDI TSA MORUTABANA - MOPHATO 1 PUO YA GAE

Bukatiro e e tshwanetse go dirisiwa mmogo le metswedi e mengwe.

Dirisa bua e le metswedi e mengwe ya gago go tlhabolola kakanyetso ya barutwana ba gago mabapi le:

- Tshwaro ya buka: Mokgwa o o nepagetseng wa go tshwara le go phetla ya buka.
- Kakanyetso ya buka: Tsebe ya kwa pele, tsebe ya kwa morago, setlhogo le lenaneo la diteng.
- Bokaelo: Go buisa go tswa kwa pele go ya kwa morago, go tswa kwa molemeng go ya kwa mojeng le go tswa kwa bogodimong go ya kwa tlase.

MAELE A GO RUTA

Go reetsa le go bua

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 10.

Netefatsa gore barutwana ba gago ba dira dikgang, maboko a makutshwane, maboko le dipina beke nngwe le nngwe. Re tsenyeleditse bontsinyana jwa tsona mo Bukatirong.

Motlotlo wa ditshwantsho

- Kaela barutwana ka ga go:
 - Balolola le go tlotla dilo tse di mo ditshwantshong (bogolo, sebopego, mmala le boleng)
 - Ranola ditshwantsho ka go botsa dipotso: mang, eng, kae, leng, goreng, go diragetse eng pele, go diragetse eng morago?
 - Tlhamla kgang ya trelase (bolele bo laolwa ke maemo a kgolo ya barutwana)
- Letla morutwana mongwe le mongwe go tlotla tsala kgang ya trelase.
- Rulaganya kwalo ya kgang ya trelase (Puogae ya CAPS, ts. 12, kwalo e e amogannwag). *Lemoso barutwana ka ga tiriso ya dithakakgolo, kgaoganyo ya mafofo le matshwaopiso.*
- Letla barutwana go go sala morago mo puisong ya kgang ya trelase.
- Kopa barutwana go thalela kgotsa go sekeletsa medumo, tlotlofoko kgotsa dipopego tsa puo tsa beke mo kgannyeng ya trelase.

Go buisa

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 12 – 18, mabapi le dikarolwana tsa botlhokwa tse tlhano tsa go ruta puiso. (Maboko: Bona Kaedi ya Morutabana ya Tsotlhe-Mo-Bongweng.)

Go kwala

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 18 – 19, mabapi le mokwalo le tsamaiso ya go kwala.

Ela tlhoko tse di latelang letsatsi lengwe le lengwe:

- Tshwaro e e nepagetseng ya dikheraeyone le diphensele
- bokaelo: go kwala go tswa kwa molemeng go ya kwa mojengle go tswa kwa godimo go ya kwa tlase
- tiriso ya diterepe tsa go kwala go bontsha popo e e nepagetseng ya tlhaka le kaelo

Tshola dintilha tse mo tlhaloganyong:

- Dikeletso tsa barutwana di a farologana. Go bothokwa gore barutwana ba rotloediwe tbang le pono, kutlo le maitemogelo kana sebele sa bona gore ba ithuta sentle.
- Go ithuta go diragala ka go boeletsa.
- Barutwana ba tshwanetse go ithuta ka bobona, ka jalo ditirwana di tshwanetse go **ikatisediwa** pele di wediwa ka go kwala, sk.:

Tlotlofoko: Naya barutwana tshono ya go aga mafofo ba dirisa dikarata tsa mafofo.

Go tlhaloganya: Barutwana ba tshwanetse go fetsa dikarabo ka molomo mo ditlhopheng tsa bona pele ba di fetsa ka go di kwala. Moetedipele wa setlhophoa o botsa dipotso fa ditkololo tsa setlhophoa di batla dikarabo e bile di araba dipotso.

Go tlhopha mafofo go feleletsa dipolelo: Neela ditlhophpha diterepe tse di sa felelang gammogo le dikarata tsa mafofo. barutwana ba feleletsa dipolelo ka go baya dikarata tsa mafofo ka nepagalo.

Go nyalanya mafofo le ditshwantsho (ts. 17): Godisa tsebe go nna A3. Mo ditlhopheng ts abona, barutwana ba baya ditshwai mo dikarabong tse di nepagetseng.

Go nyalanya dikarolo tse pedi tsa polelo (ts. 84): Mo ditlhopheg tsa bona, barutwana ba nyalanya dikarolo tsa dipolelo.

Go kwala athikele ya lokwalodikgang (ts. 128): A barutwana ba kwala athikele ya trelase e sala morago ke athikele ya setlhophoa pele ba kwala diathikele tsa bona.

Dithanodi: Dirisa dithanodi letsatsi lengwe le lengwe. Bokgoni jwa barutwana bo laola maemo a bothata jwa ditirwana. Go ka tlhogagala gore go neelanwe ka metswedi ya ditsebe.

Ela tlhoko: Mo ditirwaneng tsa ditlhophpha, neelang moetedipele wa setlhophoa sete ya dikarabo go mo kgontsha go kaela ditokololo tsa setlhophoa ka nepagalo.



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Fifth edition 2015

ISBN 978-1-920458-12-6

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.


This book may not be sold.

Mophato

I



P u o ya SETSWANA



Buka

I

SETSWANA

Thitokgang 1: Sekolo

1 Dira se ba se dirang 2

Kopisa seemo sa bana ba ba mo ditshwantshong.
Tsamaiso ya dithwe

2 Mmele 4

Dikarolo tsa mmele

Reetsa mme o supe karolo e nepagetseng ya mmele.
Sega tiro ya dikarolo tsa mmele mme o di kgomaretse ka nepagalo mo setshwantshong.

3 Molema le Moja 6

Mathoko

Gatisa seatla sa molema le sa moja mme o bale menwana.

4 Molema le Moja 8

Mathoko

Bontsha seatla sa molema le moja
Go kwala: Go gatisa

5 Ikatise go kwala leina la gago 10

Go kwala: pharolantsho ya ditshwantsho, Lemoga mme o sekeletse ditlhaka tsa leina la gago.

Ikatise go kwala leina la gago.
Mela e e yang kwa tlase: thalela difolaga dithobane, le mabolomo dikutu.

6 Di kwa kae? 12

Maeemo mo lefelong: Go bua, Mafoko mo godimo, ka fa tlase, kwa morago. Bua gore bana ba ba kwa kae.

7 E dira modumo ofe? 14

Kutlo ya modumo: E dira modumo ofe? A e dira modumo o

8 Pabalesego ya kwa gae 16

Go bua: supa gore ke eng se se kotsi mo setshwantshong.
Tlhalosa gore ke goreng se le kotsi.

9 Go golaganya kana go nyalanya 18

Pharolantsho ya ditshwantsho, tiriso ya dithwe,
Thala mola go golaganya lesea lengwe le lengwe le mmaalon.
Kutlo ya modumo: Phologolo nngwe le nngwe e dira modumo ofe?

10 Phaposiborutelo ya me 20

Dikwalopono, go bua: Naya dilwana tse di mo phaposiborutelong maina. Ke dife tse le nang le tsoma mo phaposiborutelong?

11 Selemo le Mariga 22

Mebala le ditlha: Sekeletsia diaparo tse re di aparang selemo ka bohibidu mme tsa mariga ka botala jwa legodimo.

12 Bophepa 24

Sekeletsia dilo tse re di dirisetsang bophepa.
Go kwala: Tsamaiso ya leitlho le setse bobo jwa segokgo.

13 Kwa sekolong 26

Go bua ka ga setshwantsho
Go buisa polelo
Modumo: a

Bua modumo mme o khalare, morago batla mme o sekeletse.

Tiriso ya mafoko: Buisa mafoko mme o reetse medumo.
Go buisa: Golaganya dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Tiro ya boithabiso

14 Tlhaka a 28

Ikatise go kwala tlhaka.

Onset sound: Sekeletsia ditshwantsho tse di simololang ka modumo -a.

Pharolantsho ya ditshwantsho: Batla mme o sekeletse setshwantsho, sebopego kgotsa tlhaka e tshwanang le ya nthla.

Golaganya mebalé le dibopego.

15 Go tshameka mmogo 30

Popego e e tshwanang le papetlana 13

Modumo: s

Tiro ya boithabiso (gatisa mme o batle) tsamaiso ya mathlo

16 Tlhaka k 32

Go kwala: gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka S

Sekeletsia ditshwantsho tse di simololang ka modumo -s.

Tlatsa ka tlhaka s mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.



Thitokgang 2: Go tshameka mmogo

17 Re a tshameka 34

Modumo: c

Tiro ya boithabiso: Gatisa mela e e maronthorontho ya dibopego tsa diphologo.

18 Tlhaka i 36

Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka C

Sekeletsia ditshwantsho tse di simololang ka modumo -C.

Tlatsa ka tlhaka C mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.

19 Re a tshameka 38

Modumo: i

Tiro ya boithabiso: Feleletsia diphetene.

20 Tlhaka n 40

Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka i

Sekeletsia ditshwantsho tse di simololang ka modumo -i.

Tlatsa ka tlhaka i mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.

21 Re tshameka mmogo 42

Modumo: e

Tsamaiso ya mathlo mo bobing jwa segokgo: Thusa mokgueetsi go fittha kwa bokhutlong jwa tsela.

22 Tlhaka e 44

Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka e.

Sekeletsia ditshwantsho tse di simololang ka modumo -e.

Tlatsa ka tlhaka e mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.

23 Morutabana 46

Modumo: O

Tiro ya boithabiso: Feleletsia diphetene.

24 Tlhaka r 48

Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka o.

Sekeletsia ditshwantsho tse di simololang ka modumo -o.

Tlatsa ka tlhaka o mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.

25 Go thusa 50

Modumo: P

Dikwalopono: Dirisa ditshwantsho go tlota kgang.

26 Tlhaka o 52

Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka p.

Sekeletsia ditshwantsho tse di simololang ka modumo -p.

Tlatsa ka tlhaka p mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho..

27 Go opela 54

Modumo: n

Draw yourself and then write your name.

28 Tlhaka s 56

Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka n.

Sekeletsia ditshwantsho tse di simololang ka modumo -n.

Tlatsa ka tlhaka n mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.

Go kwala: Aga mafoko ka go tshwaraganya ditlhaka.

29 Go ya kwa gae 58

Modumo: b

Tiro ya boithabiso: Feleletsia diphetene.

30 Tlhaka u 60

Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka b.

Sekeletsia ditshwantsho tse di simololang ka modumo -b.

Tlatsa ka tlhaka b mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.

31 Ke gorogile sentle 62

Modumo: g

Tiro ya boithabiso: Thala setshwantsho go bontsha ka moo o yang kwa sekolong ka teng letsatsi le letsatsi.

32 Tlhaka t 64

Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka g.

Sekeletsia ditshwantsho tse di simololang ka modumo -g.

Tlatsa ka tlhaka g mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.





Thitokgang 3: Go eta

33 Go ja sentle	70	39 Bophepa	82	46 The letter g	96
Modumo: h Pharolagantsho ya ditshwantsho: Lebelela setshwantsho mme o thale sekeltse maungo otlhe.		Modumo: t Pharolagantsho ya ditshwantsho: Lemoga pharologano		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka m & n. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -m & n. Tlatsa ka tlhaka m & n mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.	
34 Tlhaka b	72	40 Tlhaka w	84	Tlatsa ka tlhaka t mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho. Go buisa: Khalara lefoko le le nepagetseng le le golaganang le setshwantsho.	
Sala morago mme o gatise: Thusa bese go ya kwa ntlong nngwe le nngwe mo bobing jwa segokgo. Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka h. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -h. Tlatsa ka tlhaka h mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho. Thala ditshwantsho tsa mafoko a a simololang ka tlhaka h.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka t. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -t. Tlatsa ka tlhaka t mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho. Go buisa: Khalara lefoko le le nepagetseng le le golaganang le setshwantsho.			
35 Fa sekolo se duele	74	41 Rre	86	47 Boikutso	98
Modumo: r Tiro ya boithabiso: Golaganya diphathego le maikulto.		Modumo: U Dikwalopono: Dirisa ditshwantsho go tlotta kgang.		Modumo: f Tiro ya boithabiso: Golaganya maronthorontho a a mo beseng. Thala diphathego mo mathbabaphefong mme o khalar setshwantsho.	
36 Tlhaka v	76	42 Tlhaka p	88	48 Tlhaka f	100
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka r. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -r. Tlatsa ka tlhaka r mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka u. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -u. Tlatsa ka tlhaka u mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho..		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka f. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -f. Tlatsa ka tlhaka f mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.	
37 Metshameko	78	43 Go dira tirogae	90	49 Abuti	102
Tlhaka: K Tiro ya boithabiso: Golaganya kgwele le motshameko.		Modumo: d Modumo: Tlatsa tlhaka d go dira gore lefoko le golagan le setshwantsho. Morago o gatise tumanosi.		Modumo: Y Sala matoho morago o dirisa bobbi jwa segokgo. Bontsha tsela e Ati a e tsayang go ya kwa sekolong. Tihalosetsa tsala ya gago ka ga se.	
38 Tlhaka g	80	44 Tlhaka y	92	50 Tlhaka j	104
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka k. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -k. Tlatsa ka tlhaka k mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho. Go kwala: Aga mafoko ka go tshwaraganya ditlhaka.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka d. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -d. Tlatsa ka tlhaka d mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka y. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -y. Tlatsa ka tlhaka y mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho. Khalar dibopego tse di nang le tlhaka y ka serolwana le tsa tlhaka g ka botala jwa legodimo.	
45 Mme	94				
Modumo: n le m Dikwalopono: Dirisa ditshwantsho go tlotta kgang.					

Thitokgang 4: Lelapa la gaetsho

51 Nkoko le ntatemogolo	102	56 Tlhaka f	112	61 Go thusa kwa gae	122
Modumo: i Tiro ya boithabiso: Feleletsat diphethene.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka w. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -w. Tlatsa ka tlhaka w mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.		Modumo: q Tekateko: Fetsa setshwantsho.	
52 Tlhaka c	104	57 Letsatsi la botsalo	114	62 Tlhaka h	124
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka l. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -l. Tlatsa ka tlhaka l mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.		Modumo: X Tiro ya boithabiso: Thala dikerese mo kukung e go bontsha gore o na le dingwaga di le kae.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka q. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -q. Tlatsa ka tlhaka q mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.	
53 Malome le mmangwane	106	58 Tlhaka z	116	63 Kwa serapeng sa diphologolo	126
Modumo: V Tiro ya boithabiso: Thala setshwantsho ka ga lenaneo la TV le o ratang go le bogela.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka x. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -x. Tlatsa ka tlhaka x mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.		Modumo: Z Tiro ya boithabiso: Thala mola go tswa kwa phologlong go ya kwa legaeng la yona.	
54 Tlhaka m	108	59 Go ja	118	64 Tlhaka x	128
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka v. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -v. Tlatsa ka tlhaka v mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.		Modumo: j Tiro ya boithabiso: Thala setshwantsho sa lelapa la gaeno.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka z. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -z. Tlatsa ka tlhaka z mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.	
55 Re a tshuna	110	60 Tlhaka q	120		
Modumo: W Pharolagantsho ya ditshwantsho: Sekelsetsa nama ka bohibidu, o sekeletse disepa ka botala jwa legodimo mme o sekeletse maungo ka botala jwa tlhaga.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka j. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -j. Tlatsa ka tlhaka j mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.			

Dira se ba se dirang



A re direng

Etsisa bana ba.




Tshwara
tlhogo ya
gago




Tshwara
magetla a
gago



Tshwara
mpa ya
gago




Tshwara nko
ya gago




Tshwara
mangole a gago



Ntsha
leleme la
gago



Tswala
matlho
a gago





A re direng

Reetsa moratabana wa gago mme o
supe karolo e e nepagetseng ya mmele
wa gago.

matlho

nko

molomo

magetla

sehuba

letsogo

mpa

menwana

seatla

kgononnope

tlhogo

moriri

ditsebe

meno

loleme


molala

sejabana

lengole

leoto






lenao

monwana wa
leoto



A re kwaleng

Sega matsogo le maoto mme o a kgomaretse mo lefelong le le nepagetseng.
Khalara setshwantsho mme o gakologelwe go thala sefathego.



Molema le moja




A re kwaleng



Gatisa letsogo la gago la molema.

Molema






A re kwaleng

Gatisa letsogo la gago la moja,
mme o bale menwana ya gago.

Moja




Molema le moja



A re direng

Ema jaaka mosimane yo o mo setshwantshong.
Bontsha letsogo la gago la moja.
Bontsha letsogo la gago la molema.
Bontsha letsogo le o ratang go kwala ka lona.
Bontsha leoto le o ratang go raga ka lona.




Gatisa mela




A re kwaleng




Thala megal ya dibalunu tse.




Thala dithobanyana tsa dimonamone tse.



Thusa notshe go batla lebolomo.



Thusa serurubele go batla lebolomo.



5 Ikatise go kwala leina la gago



Are kwaleng

Sekeltsa tlhaka
ya ntlha ya leina la
gago.

Ikatise go e kwala.

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T
U V W X Y Z

Sekeltsa ditlhaka tse dingwe.

a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z

Ikatise go kwala leina la gago.

Leina:

Sefane:




A re kwaleng




Thala dithobanyana tsa difolaga.




Thala dikutu tsa mabolomo a.



Thusa ntlole go batla ngwana wa gagwe.



Thusa mosimane go fofisa khaete ya gagwe.





A re direng

Etsisa bana ba.

ka fa tlase
ga lebokoso



fa thoko ga mongwe le mongwe

kwa ntle ga
lebokoso



mo gare ga
lebokoso

kgarametsa
kwa morago

dutse mo gare



goga kwa pele





fa pele ga
setulo

dutse mo
setulong



ka fa tlase
ga setulo



eme mo godimo
ga setulo

fa morago
ga setulo



fa thoko ga
setulo



Di dira modumo ofe?



A re direng

Di dira modumo ofe?

Bua gore e dira modumo ofe mme o sekeletse tse di dirang modumo o o kwa godimo.





E e seng yona, a e tswe



A re kwaleng

Sekeltsa e e seng yona mo moleng.





A re direng

Ke goreng se se le kotsi? Ke eng se se kotsi mo setshwantshong se?






Go golaganya



A re direng

Thala mola go golaganya ngwana le mmaagwe.
(Bona tsebe 18 le 19 go nyalanya)



Kgomo

Petsana

Podi

Konyana

Tsuane

Kolojana

Pidipidi

Phaposiborutelo iuta ya me



A re direng


Lebelela setshwantsho. O bona eng?



kgetsana ya dibuka




borothopate



matute a maungo




apole




bolo



mogala wa kgati




dibuka



phouse tara



phaze le



dikhera eyone




phense le




sekgomaretsi



sekere




rulara



rabara



pene le pampiri



pente



boratšhe jwa pente



radio





khomphutara

Selemo le mariga




A re kwaleng

Sekeletsa diaparo tse re di aparang selemo ka **bohibidu**.
Sekeletsa diaparo tse re di aparang mariga ka **botalajwa legodimo**.



Selemo



Mariga



A re kwaleng

Sekeletsa dilo tse re di dirisetsang bophepa.





A re kwaleng

Thusa basetsana go bona maboratšhe a bona a meno.



Kwa sekolong




A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng

Ati le Amo.




ABC Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



a	d	c	a
e	g	q	b
a	o	o	a
s	b	a	A



apole



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Ati	aka	aba
Amo	ama	aga



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Ati

le

Amo.



Boithabiso


Thala setshwantsho sa gago.

Tlhaka a



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



A a



apole





a a a a a a

A A A A



A re kwaleng


Sekeletsa ditshwantsho tse di nang le modumo - a.






A re kwaleng


Batla o bo o sekeletsa setshwantsho se se tshwanang le sa ntlha.



Batla o bo o sekeletsa tlhaka e e tshwanang le ya ntlha.



A re kwaleng



Go tshameka mmogo



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.



A re buiseng




ABC

Medumo


Kopano e a thusa.

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



k	s	e	c
e	k	o	s
a	s	x	k
s	u	w	a

kepe





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

kokelo	kokola	kana
kapi	kopi	kepeste



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.




Kopano e a thusa.




Boithabiso



Thusa nonyane go bona sentlhaga sa yona.



Thusa mosimane go nosa kgwele.




Thusa serurubele go batla lebolomo.





A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng



Ikatise go kwala tlhaka e.

**katse****Kk****kereke****k** **k****K** **K**



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Aga mafoko ka go tshwaraganya ditlhaka.

b
l
n
→ aya

baya

laya


naya

b
r
l
→ ona

s
g
k
→ ala

la
ra
ga

Re a tshameka




A re bueng

Ati, dima bolo!

ABC

Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



i	d	i	a
e	i	e	a
a	o	a	a
s	o	a	i

inama





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

ina	giwa	bina
ila	ipala	ikila



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Ati


dima

bolo.



Boithabiso


Golaganya maronthorontho go bona gore phologolo e ke ya mofuta mang.






A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



I i



inama



i :

I I




A re kwaleng

Sekteletsa ditshwantsho tse mo go tsona o utlwang modumo - i.




A re kwaleng

Tlatsa tlhaka - i mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho.



pod _



tlhap _




z _ i p _



mašw _


Re a tshameka




O na le bana ba bangwe.



Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



u	n	m
a	w	u
u	o	u
m	u	n





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse mediumo.

noga	nopola	nana
nare	noka	nalete



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.






O na le bana ba bangwe.



Boithabiso


Feletsa dithulaganyo tse.






A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



n n

N N




A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



5



A re kwaleng

Aga mafoko ka go tshwaraganya ditlhaka.

I

lema

r

ema

h

hema

f

d

b

isa

m

l

f

etsa

b

p

f

ene




A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.

O eme.



a	e	o	u
e	o	u	a
u	e	i	e
i	u	e	u

emere





Tiriso ya mafoko


Buisa mafoko, mme o reetse mediumo.

eka	ega	epa
ela	ema	ena




A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Thala tsela ya go thusa mokgweetsi go fetsa leeto la gagwe.





Boithabiso






A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



enke

E e



emere

e


e

E E



A re kwaleng

Sekelletsat ditshwantsho tse di nang le modumo - e.



A re kwaleng



Tlatsa tlhaka - e mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.

I _ f _ _ _ lo

h _ k _

p _ n _


nn _ t _





A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.



A re buiseng




ABC

Medumo


Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.

Re a dumedisa Morutabana.



r	n	e	r
a	e	u	r
e	r	u	r
r	e	n	u

rabara





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

rabara	rema	roma
rama	reka	roka



A re kwaleng




Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Re a dumedisa Morutabana.



Boithabiso



Feleletsa dithulaganyo tse.







A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.




A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



R r roka







r r

R R



A re kwaleng

Sekteletsatsho ditshwantsho tse mo go tsona o utlwang modumo - r.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka -r mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.


radio

llere

ha_aka

_aba_a

lega_e





A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.



A re buiseng




ABC

Medumo


Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.

A o ke o eme
ka dinao.



o	p	a	b
b	a	p	o
a	o	b	p
d	p	a	o

omo





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

ora	ono	dinao
ola	oma	olosa



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

A o ke o eme ka dinao.



Boithabiso


Tlotlela tsala ya
gago ka ga kgang
e o e bonang mo
ditshwantshong
tse.



2




3







A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng




Ikatise go kwala tlhaka e.







A re kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tse di nang le modumo - O.



A re kwaleng



Tlatsa tlhaka - O mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho.



kg _ m _

m _ l _ mo


k _ l _ i



mp _ p _

leb _ k _ s _


p _ di




Sengwe se le
ka se opelang.



Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



s	n	s	u
a	n	s	n
s	m	n	m
m	s	n	s





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse mediumo.

seatla	sekere	setulo
selepe	sesepe	setofo



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.


Sengwe se le ka se opelang.



Boithabiso

Thala setshwantsho sa gago o bo o kwala leina la gago.

Setshwantsho sa me:



Lokwaloitshupo lwa me

Leina: _____







Sefane: _____

Letlha la
botsalo: _____ / _____ / 20 _____





A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



serurubele

Ss sethunya



s s s s s

S SSS




A re kwaleng

Sekteletsa ditshwantsho tse di simololang ka modumo - **S**.



A re kwaleng


Tlatsa tlhaka - **S** mo diphatlheng gore mafoko a golagane le setshwantsho.




__eipone




dikau__u



__etofo




__ekolo



Amo o gaufi le setulo.



Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



b	u	p	u
a	b	a	p
u	b	u	b
b	d	p	u

uno





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse mediumo.

gaufi	setulo	kuka
ura	upa	rua



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Gaufi


le

setulo.



Boithabiso

Thala mola go tswa kwa lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.




s _ t _



k _ b _



k _ k _



kh _ d _




A re kwaleng

Gatisa maronthorontho go thusa tlhapi go tshabela leruarua.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



Uu



uno



U u

U u



A re kwaleng

Sekteletsa ditshwantsho tse mo go tsona o utlwang modumo - **U**.



A re kwaleng


Tlatsa tlhaka - **U** mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.

kubu



setulo

buka



mmutla

khudu



lerubisi



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.



A re buiseng





ABC

Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.

t	a	p	t
a	t	a	n
q	o	a	t
t	p	q	u

tamati





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

tafole	tamati	setulo
tonki	tapole	setena



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Tumi o dumedisa ausi.




Boithabiso

Thala setshwantsho o bontshe gore o tsamaya jang go ya kwa sekolong letsatsi lengwe le lengwe.





A re kwaleng

Gatisa maronthorontho morago o khalare setshwantsho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.




t t

T T



A re kwaleng

Tlatsa ditlhaka mo diphatlheng gore di dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.



tamati

_ee

_en_e



_erekere

tapole

_onki


_enese

se_ ena




A re kwaleng

Khalara lefoko le le nepagetseng gore le tsamaelane le setshwantsho.



pere

pene



tau

tlou



tamati

tapole




tente

rente



tau

topo



dithobane

ditantanyane



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.

Buti o ja apole.



b	n	m	b
n	b	a	n
u	b	u	a
b	u	n	b

bolo





ABC

Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

baba	bopa	bina
bola	bona	busa



ja

apole.



Boithabiso

Lebelela ditshwantsho o bo o sekeletsat maungo.





A re kwaleng

Batla o bo o sekeletsa tlhaka e e tshwanang le ya ntlha.

b	a	d	p	p	b
---	---	---	---	---	---


p	b	d	b	p	a
---	---	---	---	---	---

d	d	a	p	p	b
---	---	---	---	---	---



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



bolo


bala buka





A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka -b mo diphatleng gore mafoko a golagane le setshwantsho.



bolo



baesekele




buka



bolao

Fa sekolo se dule




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.

Vusi o apere sekipa.



v	f	p
t	v	a
d	r	v
v	f	r

vuvuzela





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

vum - vum	vuvuzela
vimi	video



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Vusi o apere sekipa.



Boithabiso

Thala mola go tswa kwa lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.



itumetse



tlhontse



tenegile




tshogile




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.




V V


V V





A re kwaleng


Tlatsa mediumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.




















A re kwaleng

Tlatsa tlhaka -V mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.

vimi



vum





vidio



vuvuzela




Lebelela setshwantsho. O bona eng.



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.

O dikolosa bolo.



d	h	n	d
h	r	d	h
d	k	d	h
h	r	d	a

ditlhako





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

dula	diga	disa
dibe	dupa	dira



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



O	dikolosa	bolo.
---	----------	-------



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho se se mo tsebeng e e fa thoko.



Boithabiso

Thala mola go tswa mo setshwantshong se se kwa tlase go
ya kwa bolong o o nepagetseng.

Tlhaka d



A re kwaleng

Batla o bo o sekeletsa tlhaka e e tshwanang le ya ntlhha.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	b



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.

ditlhako

dijo






d

D



A re kwaleng



Sekeletsa ditshwantsho tse di nang le modumo - d.



A re kwaleng

d b


Tlatsa ditlhaka mo diphatlheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.



_olo

_ene

_olao



intšwa



_ele

pi _ ipi _ i



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng



Medumo


Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.

Wena a dira eng?



w	d	j
i	f	a
w	a	w
f	w	j

waelese





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

wulu	wela	wena
waelese	wesi	lewelana



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Wena	o	dira	eng?
------	---	------	------



Boithabiso

Sega mafoko a a fa tlase ga tsebe. Tlhophya gore a tshwanetse go tsena mo lebokosong lefe mme o a kgomaretse mo go lona.



a

Handwriting practice lines for the letter 'a'.



e

Handwriting practice lines for the letter 'e'.



i

pina

Handwriting practice lines for the letter 'i'.



o

Handwriting practice lines for the letter 'o'.



lapa

sekolong

kika

sekere

lala

logong

pene

tlhogong


nnete

kala

zipi

A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.







W w

W w




A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.





Tlatsa tlhaka **w** kana **b** mo diphatlheng gore e bope lefoko le le golaganang le setshwantsho.



waelese

bolo

lebota




atšhe

ulu

o_i




Lebelela setshwantsho. O bona eng.



O baakanya zozo.

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



z	v	t	f
t	z	t	p
d	t	z	b
z	d	z	v

ZOZO





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

zwing	zwii	zozo
Sezulu	zinki	zipi



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Boithabiso

Tlotlela tsala ya gago ka moo Ati a bonalang ka teng pele le morago ga sekolo.





A re kwaleng


Batla o bo o sekeletsa tlhaka e e tshwanang le ya ntlha.

p	a	d	b	p	b
a	d	p	b	d	a
b	b	d	q	p	a



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



pod



Pp

panana



P

P





P

P




A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.




A re kwaleng

Tlatsa tlhaka-**p** mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho.



pitsa

pene



ente

odi



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng




Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



p	y	p	y
a	y	a	p
d	a	y	b
a	y	p	y





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

yokate	laya	yole
baya	naya	tsaya



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Y o a buisa.



Boithabiso

Thala mola go tswa kwa lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.


<u>p</u> ene	<u>p</u> la	<u>p</u> di	<u>p</u> tsa	<u>p</u> nana	a e o i u

Tlhaka Y



A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



Y y




yokate

y y

Y Y



A re kwaleng

Khalara dibopego tsa tlhaka **y** ka serolwana le tlhaka **g** ka botalajwa tlhaga.



A re kwaleng

Tlatsa ditlhaka tse di tlogetsweng go bopa lefoko le le nepagetseng
le le golaganang le setshwantsho. o o okatese alemowa



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



g	y	p	g
a	y	g	p
d	g	g	b
a	y	g	y

galase





ABC

Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

goga	gogola	gagola
gana	gopa	gola



A re kwaleng



Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Ba	a	goroga.
----	---	---------



Boithabiso

Tlotlela tsala ya gago ka ga se o se bonang mo ditshwantshong tse di latelang.



Tlhaka g



		Gg	
	galase		gauta





g g

G G



A re kwaleng

Tlatsa mediumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka - **g** mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.




galase

gauta

gama

raga


garawe





A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.

Ga a bone sepe.



p	e	z	p
a	p	s	o
c	z	p	z
p	o	z	a



panana



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

pega	pela	selepe
pelo	sepe	peke




A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.




Boithabiso


Tlotlela tsala ya gago ka ga kgang e o e bonang mo ditshwantshong tse.



1



2





3

O palelwake go fologa setlhare.




A re kwaleng

Gatisa maronthorontho go kgabisa mokgoro wa ntlha wa Sezulu.
Itirele phethene ya gago mo go wa bobedi o bo o o khalaria.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



Z z



zozo






Z Z

Z Z



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.




A re kwaleng

Khalara lefoko le le nepagetseng gore le tsamaelane le setshwantsho.



zozo

yo-yo



zipi

sipi

O

lefela

lefeelo



serapa

lerapa




Mozulu

Mothosa



senke


zinki




Jomo o a dira.



Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



y	j	g	y
g	j	g	j
y	a	j	g
u	j	a	j





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

jesa	ja	jona
jela	jeke	sejana



A re kwaleng


Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Jomo o a dira.



Boithabiso

Supetsa Bongi tsela ya go ya kwa sekolong, kwa lebenkeleng
le kwa rankeng ya ditekesi.





A re kwaleng




Batla o bo o sekeletsa tlhaka e e tshwanang le ya ntlhha.

j	t	f	tʃ	g	j
t	j	t	tʃ	f	a
f	d	f	t	p	j



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.





A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Khalara lefoko le le nepagetseng gore le tsamaelane le setshwantsho.



jeke
beke



tlola
tlala




jeme
jela




baki
khaki



ntšhwa
ntšwa




jeli
jipi




O tlhomoga pelo,
a re, c-c-c.



Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



c	d	p
a	c	a
d	a	c
a	c	p





ABC Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

c - c - c

Sechaba

nce - nce - nce

Chweneemang



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

O

tlhomaga

pelo

a

re

c - c - c.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho se se mo tsebeng e e fa thoko.



Boithabiso




lebelo

bonya



mogolo



kgologolo



ntšhwa








mošwa






A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



Sechaba


C C

C C



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.




A re kwaleng

Khalara lefoko le le nepagetseng gore le tsamaelane le setshwantsho.




thini

phini



katse

kake




koloi

boloi



kepesi


tekesi



Malome o na le bona.



Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



m	r	t
t	m	t
r	t	m
v	m	f

motho





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

moma	moro	mosidi
mola	loma	mona



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Malome o na le bona.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho se se mo tsebeng e e fa thoko.






Boithabiso

Thala setshwantsho mo thelebišeneng go bontsha
gore ba bogetse eng.




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



motho

Mm

morogo



m m

M M



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa lefoko le le simololang
ka medumo **m**- le **n**-.


m**n**

A re kwaleng

m **n**


Tlatsa ditlhaka mo diphatleng gore lefoko le
golagane le setshwantsho.

 ete ašwi oko otshe kose tlhaga



Bana ba na le Rasefo.

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



w	v	u
t	w	m
m	n	u
v	u	w





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

fofa	fefera	fudua
mafafa	fela	fisa



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Bana ba na le Rasefo.



Boithabiso



Sekeletsa nama ka mmala o mohibidu.

Sekeletsa disepa ka mmala o o botala jwa legodimo.



Sekeletsa maungo ka mmala o o botala jwa tlhaga.






A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



Ff



founu




f f

F F



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka -f mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.



lefofa

feiye

lefeelo

folagu

foreimi





A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.



A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.

Ba leba kuku.



I	d	p	I
a		a	p
d	a		b
I	d	p	d

legotlo





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

loma	leba	lora
lema	lee	lerato



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho se se mo tsebeng e e fa thoko.



Boithabiso

Thala ditshwantsho
tsa dikerese mo
kukung e go bontsha
gore o na le dingwaga
di le kae.






A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.





lebat:





A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka - | mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.

leoto

egotlo

etlhare

ebone


eobu





A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.



Khwini a re,
qo-ff, o tlaa fola.




A re buiseng




Mediumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



q	y	p	q
a	q	j	p
g	j	q	y
y	q	y	j

qo-qo-qo





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

qo-qo-qo

qo-ff



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa
mafoko le mafoko a.




Khwini a re qo-ff o tlaa fola.



Boithabiso

Thala setshwantsho sa balelapa ba gaeno morago o gatise mafoko.



rrre

mme

ausi

abuti

nkoko


rremogolo

Tlhaka q



A re kwaleng


Thala mola go tswa kwa setshwantshong go ya kwa serwekutlong se o ka se dirisang.



pono



kamo



monko



tatso





kutlo



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



qo---qo---qo






A re kwaleng

Khalara setshwantsho go ya ka ditlhaka.




p= q= b= a= d=



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.


?





A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng

Bana ba
hema mowa.



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



h	d	p	d	h
a	b	h	p	d
d	h	d	b	q
h	d	p	h	b



hempe



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

humā	hibila	hula
hemā	hirā	hoko



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Bana ba hemā mowa.




A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho se se mo tsebeng e e fa thoko.



Boithabiso

Feleletsa
setshwantsho
se se latelang.






A re kwaleng

Isa bana ba
sekolo kwa
ntlong e
khibidu.



A re kwaleng



Ikatise go kwala tlhaka e.





A re kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tse di simololang ka modumo-**h**.



A re kwaleng

Thala ditshwantsho tse, tse di simololang ka tlhaka-**h**.

hutshe

hempe

helikopotara


heke

Kwa serapeng sa diphologolo



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng

Ao Pule, nxae tlhe.




Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



x	c	x	s
a	e	z	e
z	s	x	z
s	x	e	s





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

x -rei	Xola
nxae	nxanxae



A re kwaleng



Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.




Ao Pule nxae tlhe.




Boithabiso

Thala mola go tswa kwa phologolong go ya kwa
legaeng la yona.



Ikatise go kwala tlhaka e.



X X

X X



A re kwaleng

Aga mafoko ka go tshwaraganya ditlhaka.

f
m
s

ela

mela

selo

b
f
p

ala

t
n
b

aya


s
b
r

oka



A re kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tsa dilo tse le nang le tsona kwa gaeno.



Thanodi ya me

A a

N n

B b

O o

C c

P p

D d

Q q

E e

R r

F f

S s

G g

T t

H h

U u

I i

V v

J j

W w

K k



X x


L l

Y y

M m

Z z






Sega mo moleng wa maronthorontho mme o
kgomaretse lemorago la tsebe e mo sephuthelong se
se kwa morago sa buka ya gago go ipopela kgetsana.
mo go yona o ka kgona go tsenya tse-di-segeletsweng
tsa gago gore o kgone go di dirisa gape.



Tse-di-segeletsweng
tsame



kgomaretsa fa

kgomaretsa fa

kgomaretsa fa

kgomaretsa fa

kgomaretsa fa

kgomaretsa fa

Dikarata tsa mafoko:
Sega dikarata tsa mafoko mo meleng e e
maronthorontho. Di nyalyane le dikarata tsa mafoko
tse di mo papetlanatirong e e nomorilweng. Di
kgomaretse mo mafokong a a nepagetseg.

Ati

Amo.

27

Kopano

e

a

thusa.

31

Ati

dima.

35

O

na

le

bana

ba

bangwe.

39

O

eme.

43

Re

a

dumedisā

Morutabana.

47

A

o

ke

o

eme

ka

dinao.

51

Sengwe

se

le

ka

se

opelang.

55

Gaufi

setulo.

59

Tumi

o

dumedisā

ausi.

63

Buti

o

ja

apole.

67

Vusi

o

apere

sekipa.

71

polo.

dikloosa

O

75

7q	Wena	o	dira	eng?	
83	Ga	a	bone	sepe.	
87	Yo	o	a	buisa.	
91	Ba	a		goroga.	
95	O		baakanya		zozo.
99	Jomo	o	a	dira.	
103	O	tlhomaga	pelo	a	re c-c-c.
107	Malome	o	na	le	bona.
111	Bana	ba	na	le	Rasefo.
115	Ba		leba		kuku.
119	Khwini	a	re	qo-ff	o tlaa fola.
123	Bana	ba	hudua	dijana.	
127					tthe.
					nxae
					Pule
					Ao

